

**Član 3.**

Sastavni dio Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu su Operativni programi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu.

**Član 4.**

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima („Službene novine F BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine F BiH”, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17) i Odlukom o osnovicama i stopama i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 1/10, 9/12, 4/14, 16/14, 7/15, 17/15 i 5/16).

**Član 5.**

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda, provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

**Član 6.**

Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom će se raspoređivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih stavki izdataka kao posljedice promjena zdravstvenog stanja i stvarnih potreba stanovništva, o čemu odluku donosi organ upravljanja.

**Član 7.**

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Raspored sredstava tekuće rezerve po utvrđenom prijedlogu, odobrava organ upravljanja.

**Član 8.**

U skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i članom 89. Zakona o zdravstvenom osiguranju, sredstva iz Budžeta Kantona, koja se doznače na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, rasporediti će se po namjenama a u skladu sa Zakonom.

**Član 9.**

Finansijski plan, nakon što Skupština Tuzlanskog kantona da saglasnost, primjenjivati će se od 01.01.2019. godine.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  
Broj: 05-0511-1-64-9/18  
Tuzla, 14.12.2018. godine

Predsjednik  
Upravnog odbora  
Emir Softić, dipl.pravnik, v.r.

**1098**

Na osnovu člana 50. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“ br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i člana 10. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/16), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 26.12.2018. godine, donio je

**PRAVILNIK****o naknadi troškova prijevoza na teret sredstava  
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona****Član 1.  
(Opće odredbe)**

Ovim pravilnikom uređuju se kriteriji, visina i način ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza na teret

sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

**Član 2.****(Pravo na naknadu troškova prijevoza osiguranim licima)**

(1) Osigurana lica ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza u slučaju kad su upućena odnosno pozvana u zdravstvenu ustanovu van područja Kantona, na osnovu uputnice/mišljenja konzilija nadležne klinike JZU UKC Tuzla.

(2) Pravo na naknadu troškova prijevoza iz stava (1) ostvaruje se na osnovu medicinske dokumentacije.

**Član 3.**

(1) Pod naknadom za troškove prijevoza iz člana 2. ovog pravilnika podrazumijeva se naknada u visini troškova prijevoza

javnim prijevoznim sredstvima (autobus, voz) gradskog, međugradskog i međunarodnog prometa, a prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika.

(2) Naknada troškova iz stava (1) ovog člana pripada i pratiocu osiguranog lica ukoliko je pratnja medicinski indicirana, a obavezno u slučaju da je osigurano lice dijete do 18 godina.

(3) Izuzetno, ako osigurano lice i njegov pratilac koriste avio prijevoz naknada troškova za prijevoz vrši se na osnovu priložene avionske karte.

#### Član 4.

(1) Ukoliko osigurano lice lično plati troškove prijevoza izvršit će mu se povrat sredstava u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev za povrat sredstava osigurano lice treba priložiti medicinsku dokumentaciju o pruženoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno Saglasnost za liječenje osiguranog lica na teret sredstava fonda solidarnosti F BiH.

(3) Postupak po zahtjevu osiguranog lica vodi se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

#### Član 5.

##### **(Pravo na naknadu troškova zdravstvenim ustanovama za prijevoz sanitetskim vozilom)**

(1) Ukoliko zdravstveno stanje osiguranog lica to zahtijeva, može se odobriti prijevoz sanitetskim vozilom, i to u sljedećim slučajevima:

- a) kad zdravstvenu zaštitu koriste u skladu sa odredbama Odluke o utvrđivanju prioriternih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioriternih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine,
- b) kad zdravstvenu zaštitu ostvaruju u inostranstvu za koju su obezbijedena donatorska sredstva,
- c) kad se nalaze na stacionarnom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi i moraju se zbog daljeg liječenja premjestiti u drugu zdravstvenu ustanovu na teritoriji BiH,
- d) kad su u skladu sa međunarodnim, međuentiteskim ili međukantonalnim sporazumima, kao hitan slučaj primljeni na liječenje u zdravstvenu ustanovu na teritoriji BiH ili u inostranstvu, te se zbog daljeg liječenja moraju premjestiti u ugovornu zdravstvenu ustanovu.

(2) Potrebu o prijevozu sanitetskim vozilom kao i potrebu za određivanjem stručne medicinske pratnje, a na osnovu zdravstvenog stanja osiguranog lica, određuje zdravstvena ustanova koja organizuje prijevoz.

#### Član 6.

(1) Zdravstvena ustanova koja organizuje prijevoz, uz dostavu medicinske dokumentacije za osigurano lice, utvrđuje potrebu prijevoza sanitetskim vozilom i potrebu za određivanjem stručne medicinske pratnje i nivoa stručne pratnje na posebnom obrascu.

(2) Saglasnost za prijevoz sanitetskim vozilom daje Zavod na obrascu iz stava (1) ovog člana koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(3) Zdravstvena ustanova je obavezna koristiti isključivo obrazac iz stava (1) ovog člana i uredno popuniti sve rubrike istog.

#### Član 7.

(1) Zdravstvena ustanova koja utvrđuje potrebu prijevoza sanitetskim vozilom ne može obaviti prijevoz osiguranog lica prije nego što dobije saglasnost od Zavoda.

(2) Izuzetno u hitnim slučajevima saglasnost od Zavoda se može tražiti naknadno ali ne duže od 7 (sedam) dana od dana izvršenog prijevoza.

#### Član 8.

Zdravstvena ustanova koja je izvršila prijevoz osiguranog lica, nakon izvršenog prijevoza, Zavodu ispostavlja račun za izvršeni prijevoz u čijem prilogu je i ovjereni obrazac iz člana 6. ovog pravilnika.

#### Član 9.

Zdravstvena ustanova iz člana 8. ovog pravilnika ima pravo na naknadu troškova prijevoza sanitetskim vozilom, i to:

- a) 1 KM po pređenom kilometru za odlazak i povratak,
- b) dnevnicu za službeno putovanje, po važećim propisima o visini dnevnice,
- c) troškove noćenja za vozača i medicinsku pratnju, ukoliko je ista predložena, u visini plaćenog hotelskog računa, osim hotela "de lux" kategorije,
- d) troškove plaćene putarine.

#### Član 10.

##### **(Prijelazne i završne odredbe)**

Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o naknadi troškova prijevoza osiguranim licima kad su upućena da zdravstvenu zaštitu koriste van područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 15/07) i Odluka o finansiranju troškova prijevoza sanitetskim vozilom, broj: 01-05-1-15/14 od 21.01.2014. godine.

#### Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina	Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine	Upravnog odbora
Tuzlanski kanton	
Zavoda zdravstvenog osiguranja	
Tuzlanskog kantona	Emir Softić, dipl.pravnik, v.r.
Broj: 05-0511-1-65-7/18	
Tuzla, 26.12.2018. godine	

\_\_\_\_\_  
(Naziv zdravstvene ustanove)

Broj: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
mjesto

\_\_\_\_\_  
datum

**MIŠLJENJE O POTREBI PRIJEVOZA  
SANITETSKIM VOZILOM**

Utvrdjuje se potreba prijevoza pacijenta \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_

rođenog: \_\_\_\_\_

koji se nalazi/upućuje na liječenje \_\_\_\_\_  
(naziv zdravstvene ustanove u kojoj se osigurano lice nalazi/upućuje na liječenje)

zbog \_\_\_\_\_  
(dijagnoza bolesti)

Pacijentu za vrijeme prijevoza sanitetskim vozilom potrebna je/nije potrebna stručna pratnja radi

\_\_\_\_\_  
(kratak opis potrebe za određivanjem stručne pratnje i nivoa stručne pratnje)

Na put će krenuti dana \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. godine u \_\_\_\_\_ sati.

Ukupan put će trajati najduže \_\_\_\_\_ sati.

M.P.

\_\_\_\_\_  
potpis ovlaštenog lica

.....  
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Broj: \_\_\_\_\_

Tuzla: \_\_\_\_\_

Na osnovu Pravilnika o naknadi troškova prijevoza na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: \_\_\_\_\_) a po ukazanoj potrebi, daje se

**SAGLASNOST  
ZA PRIJEVOZ SANITETSKIM VOZILOM**

Osiguranom licu \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_ rođenom \_\_\_\_\_

odobrava se prijevoz sanitetskim vozilom po Mišljenju \_\_\_\_\_  
(naziv zdravstvene ustanove)

broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. godine

Za vrijeme prijevoza sanitetskim vozilom odobrava se / ne odobrava se stručna pratnja.

Troškovi prijevoza sanitetskim vozilom, u skladu sa Pravilnikom o naknadi troškova prijevoza na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, isplatit će se zdravstvenoj ustanovi koja je pružila uslugu.

M.P.

\_\_\_\_\_  
potpis ovlaštenog lica